



CRNA GORA  
**Ministarstvo finansija**  
 nabavkama  
**Uprava za javne nabavke**

Obrazac 19  
 Član 105 Zakona o javnim

Naručilac: Skupština Crne Gore  
 Broj: 00-56/12-46/25  
 Mjesto i datum: 31.1.2013. godine

## ODLUKA

### O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

#### I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE	Kontakt osoba/e: Ivana Božović
Adresa: Blevar Svetog Petra Cetinjskog br.10	Poštanski broj: 20000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj: 02017482
Telefon: 020/245-579	Faks: 020/404-564
Elektronska pošta (e-mail): <a href="mailto:ivana.bozovic@skupstina.me">ivana.bozovic@skupstina.me</a>	Internet stranica (web): <a href="http://www.skupstina.me">www.skupstina.me</a>

#### II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:

*(Ako je javna nabavka sprovedena u otvorenom postupku javne nabavke, ograničenom postupku javne nabavke, pregovaračkom postupku javne nabavke sa prethodnim objavljivanjem javnog poziva, dodjeli ugovora o javnoj nabavci putem konkursa, dodjeli ugovora o javnoj nabavci putem okvirnog sporazuma)*

Portal Uprave za javne nabavke, dana 23.11.2012. godine.

*(U slučaju da je javna nabavka sprovedena u pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje, odnosno po pozivu za dostavljanje ponuda za pružanje konsultantskih usluga, poziv je dostavljen sledećim ponuđačima):*

1. \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_ godine.
2. \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_ godine.
3. \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_ godine, itd.

### III PREDMET JAVNE NABAVKE:

- robe,  
 usluge,  
 radovi.

### IV OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:

Predmet javne nabavke je nabavka računarske - kompjuterske opreme i to: radne stanice – računari SFF ( 20 kom), notebook računari (10 kom.), iPad ili ekvivalent računari (12 kom), sa minimalnim tehničkim karakteristikama datim u tehničkoj specifikaciji koja čini sastavni dio Knjige II.

30231200-9 Kompjuterska oprema

*(Opisati jasno i razumljivo predmet javne nabavke u skladu sa jedinstvenim rječnikom javne nabavke - CPV)*

### V PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE

Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om:  
30.000,00 € (tridesethiljadaeura).

*(Ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama, navesti procijenjenu vrijednost javne nabavke za svaku partiju pojedinačno i njihov zbir).*

Partija 1: \_\_\_\_\_ €  
Partija 2: \_\_\_\_\_ €  
Partija 3: \_\_\_\_\_ €  
itd.

Ukupno: \_\_\_\_\_ €

### VI POSTUPAK JAVNE NABAVKE:

Otvoreni postupak javne nabavke

Ograničeni postupak javne nabavke

Pregovarački postupak sa prethodnim objavljivanjem

pozivom za javno nadmetanje

Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja  
poziva za javno nadmetanje

Okvirni sporazum

Konsultantska usluga

Konkurs

Šoping

Saglasnost Uprave za javne nabavke broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine.

## VII PODACI O ZAKLJUČIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA:

Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma

da

ne

Ukoliko je odgovor da, okvirni sporazum će biti zaključen na period od \_\_\_\_\_ godina ili \_\_\_\_\_ mjeseci.

Saglasnost Uprave za javne nabavke broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine.

## VIII RAZLOG OBUSTAVLJANJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE (član 105 Zakona o javnim nabavkama):

1) nije dostavljena nijedna ponuda i/ili nijedna ispravna ponuda

2) naručilac prije isteka roka za podnošenje ponuda ocijeni da je neophodno bitno izmijeniti tendersku dokumentaciju

3) prestala je potreba za predmetom javne nabavke i javna nabavka se neće ponavljati tokom budžetske ili finansijske godine

4) visina svih ponuđenih cijena prelazi procijenjenu vrijednost javne nabavke

## IX OBRAZLOŽENJE RAZLOGA OBUSTAVLJANJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Dana 17. 12. 2012. godine, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda pristupila je otvaranju ponuda pristiglih po pozivu za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku računarske – kompjuterske opreme broj 008/2012, objavljenog na Portalu Uprave za javne nabavke, dana 23. novembra 2012. godine.

Tom prilikom Komisija je konstatovala da su blagovremeno pristigle ponude ponuđača: "INFORMATIKA MONTENEGRO" DOO iz Podgorice, "JUGODATA" DOO iz Podgorice "SAGA CG" DOO iz Podgorice.

Nakon otvaranja prispjelih ponuda, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je, dana 31. decembra 2012. godine pristupila postupku pregleda i ocjene pristiglih ponuda. Komisija za

otvaranje i vrednovanje ponuda prilikom pregleda pristiglih ponuda utvrdila sledeće činjenično stanje:

- da u ponudi ponuđača Informatika Montenegro d.o.o. obrasci Izjave ponuđača o prihvatanju uslova iz poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije, Nacrta ugovora i Izjave o nezavisnosti nijesu identični obrascima koji se nalaze u okviru tenderske dokumentacije koji su mu dostavljeni u štampanoj i elektronskoj verziji, a koje je bio dužan da koristi (imajući u vidu da je ponuđač uz ponudu dostavio štampanu verziju tenderske dokumentacije) shodno tački XIX Uputstva ponuđačima iz tenderske dokumentacije kojom je između ostalog propisano "Pri pripremi ponude ponuđači mogu koristiti elektronsku verziju tenderske dokumentacije i u tom slučaju će originalne obrasce iz tenderske dokumentacije (štampana verzija), koji su ovjereni pečatom Naručioca ovjeriti pečatom ponuđača i dostaviti uz ponudu". Navedena tvrdnja može se potkrijepiti sljedećim činjenicama i to: obrazac Izjave ponuđača o prihvatanju uslova iz poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije koji je sadržan u ponudi nije identičan obrascu koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije, jer sadrži riječi "PRILOG I" i riječi "Izjava ponuđača o prihvatanju uslova iz poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije" koje ne sadrži obrazac koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije u pisanom i elektronskom obliku. Razlika takođe postoji jer je cjelokupan tekst izjave ponuđača o prihvatanju uslova iz poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije koja čini sastavni dio ponude uokviren i sadrži riječi "SKUPŠTINA CRNE GORE" i riječi "Ponuda za isporuku računarske opreme" koje ne sadrži obrazac koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije, a takođe font slova je različit u obrascu Izjave ponuđača o prihvatanju uslova iz poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije koji je sastavni dio ponude u odnosu na obrazac iz tenderske dokumentacije. Obrazac nacrta ugovora koji je ponuđač dostavio u svojoj ponudi ne odgovara obrascu nacrta ugovora koji je sastavni dio tenderske dokumentacije, jer obrazac koji je dio ponude ponuđača sadrži riječi "PRILOG VIII-Nacrt ugovora" koje ne sadrži obrazac nacrta ugovora iz tenderske dokumentacije, različit je font slova i svaka stranica obrazaca nacrta ugovora koji je sastavni dio ponude je uokvirena i sadrži riječi "SKUPŠTINA CRNE GORE" i riječi "Ponuda za isporuku računarske opreme" koje ne sadrži obrazac nacrta ugovora iz tenderske dokumentacije. Forma Izjave o nezavisnosti, koja je sastavni dio ponude ponuđača takođe nije identična formi obrasca koju je preuzeo u štampanom i elektronskom obliku, jer sadrži riječi "PRILOG IV" koje ne sadrži obrazac izjave iz tenderske dokumentacije. Cjelokupni tekst Izjave o nezavisnosti koja je dio ponude ponuđača je uokviren i sadrži riječi "SKUPŠTINA CRNE GORE" i riječi "Ponuda za isporuku računarske opreme" koje ne sadrži obrazac izjave o nezavisnosti iz tenderske dokumentacije. Takođe, ne postoji razmak između riječi "IZJAVA O NEZAVISNOSTI" i riječi "O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA PONUĐAČA", različit je font slova i ne sadrži imena odgovornog lica naručioca, članova komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda i službenika za javne nabavke naručioca kako je to sadržano u obrascu Izjave o nezavisnosti iz tenderske dokumentacije.

U ponudi navedenog ponuđača sadržana je dokumentacija na engleskom jeziku radi dokazivanja da je ponuđač autorizovani distributer (MAF od proizvođača) za ponuđenu opremu na teritoriji Crne Gore ili da je ovlašćen od strane autorizovanog distributera na teritoriji Crne Gore (MAF od distributera) za

ponuđenu opremu. Dostavljena je ovjerena kopija dokaza izdatog od "DELL"-a od 14. novembra 2006. godine; neovjerena kopija dokaza izdata od 12. decembra 2012. godine i neovjerena kopija dokaza namijenjenog naručiocu od 12. 12. 2012. godine, jer je u okviru dodatnih informacija u pozivu i tenderskoj dokumentaciji traženo da ponuda treba da sadrži i dodatni element: dokaz da je ponuđač autorizovani distributer (MAF od proizvođača) za ponuđenu opremu na teritoriji Crne Gore ili ovlašćenje autorizovanog distributera na teritoriji Crne Gore (MAF od distributera) za ponuđenu opremu. Naručilac je pozivom i tenderskom dokumentacijom precizirao da je jezik ponude crnogorski kao i drugi jezici koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori u skladu sa Ustavom i Zakonom. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda konstatovala je da ovi dokazi nijesu u skladu sa pozivom i tenderskom dokumentacijom jer nijesu dostavljeni na jeziku koji je preciziran pozivom i tenderskom dokumentacijom.

Prilikom pregleda ponude ponuđača konstatovano je da u dostavljenoj ponudi pojedine stranice ponude nijesu označene potpisom ovlašćenog lica kako je to traženo u okviru tačke XV Poziva i tačke XIX Uputstva ponuđačima u okviru Tenderske dokumentacije. Naznačeno je da je potrebno da svaka stranica ponude bude numerisana i označena potpisom ovlašćenog lica ponuđača, što znači da nije bitno da li je stranica popunjena ili nije.

- da u ponudi ponuđača Jugodata d.o.o. obrasci Izjave ponuđača o prihvatanju uslova iz poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije, Nacrta ugovora i Izjave o nezavisnosti nijesu identični obrascima koji se nalaze u okviru tenderske dokumentacije koji su mu dostavljeni u štampanoj i elektronskoj verziji, a koje je bio dužan da koristi (imajući u vidu da je ponuđač uz ponudu dostavio štampanu verziju tenderske dokumentacije) shodno tački XIX Uputstva ponuđačima iz tenderske dokumentacije kojom je između ostalog propisano "Pri pripremi ponude ponuđači mogu koristiti elektronsku verziju tenderske dokumentacije i u tom slučaju će originalne obrasce iz tenderske dokumentacije (štampana verzija), koji su ovjereni pečatom Naručioca ovjeriti pečatom ponuđača i dostaviti uz ponudu". Navedena tvrdnja može se potkrijepiti sljedećim činjenicama i to: obrazac izjave ponuđača o prihvatanju uslova iz poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije koji je sadržan u ponudi nije identičan obrascu koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije, jer sadrži riječi "PRILOG VI" i riječi "IZJAVA PONUĐAČA O PRIHVATANJU USLOVA IZ POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE I TENDERSKE DOKUMENTACIJE PO POZIVU 008/2012" koje ne sadrži obrazac koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije u pisanom i elektronskom obliku. Razlika takođe postoji jer je cjelokupan tekst izjave ponuđača o prihvatanju uslova iz poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije koja čini sastavni dio ponude uokviren i sadrži logo određenih brendova, i riječi koje ne sadrži obrazac koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije, a takođe font slova je različit u obrascu Izjave ponuđača o prihvatanju uslova iz poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije koji je sastavni dio ponude u odnosu na obrazac iz tenderske dokumentacije. Obrazac nacrta ugovora koji je ponuđač dostavio u svojoj ponudi ne odgovara obrascu nacrta ugovora koji je sastavni dio tenderske dokumentacije, jer obrazac koji je dio ponude ponuđača sadrži riječi "PRILOG XII" koje ne sadrži obrazac nacrta ugovora iz tenderske dokumentacije, različit je font slova i svaka stranica obrasca nacrta ugovora koji je sastavni dio ponude je uokvirena i sadrži logo

određenih brendova, i riječi koje ne sadrži obrazac nacrtu ugovora iz tenderske dokumentacije. Forma izjave o nezavisnosti, koja je sastavni dio ponude ponuđača takođe nije identična formi obrasca koja je preuzeta u štampanom i elektronskom obliku, jer sadrži riječi "PRILOG XI" koje ne sadrži obrazac izjave o nezavisnosti iz tenderske dokumentacije. Cjelokupni tekst Izjave o nezavisnosti koja je dio ponude ponuđača je uokviren i sadrži logo određenih brendova, i riječi koje ne sadrži obrazac koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije, a takođe font slova je različit u obrascu Izjave o nezavisnosti koji je sastavni dio ponude u odnosu na obrazac iz tenderske dokumentacije. Takođe, ne postoji razmak između riječi "IZJAVA O NEZAVISNOSTI" i riječi "O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA PONUĐAČA", kako je to sadržano u obrascu Izjave o nezavisnosti iz tenderske dokumentacije.

U ponudi navedenog ponuđača nije dostavljena sva tražena dokumentacija kojom bi se dokazalo da je ponuđač autorizovani distributer (MAF od proizvođača) za ponuđenu opremu na teritoriji Crne Gore ili da je ovlašćen od strane autorizovanog distributera na teritoriji Crne Gore (MAF od distributera) za ponuđenu opremu. Ponuđač nije u okviru svoje ponude dostavio prethodno navedeni dokaz za opremu brenda „Apple,, koju je ponudio za stavke 3, 4 i 5 u okviru Knjige II – tenderske dokumentacije.

- da u ponudi ponuđača Saga CG d.o.o. obrazac Izjave ponuđača o prihvatanju uslova iz poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije nije identičan obrascu koji se nalazi u okviru tenderske dokumentacije koji mu je dostavljen u štampanoj i elektronskoj verziji, a koje je bio dužan da koristi (imajući u vidu da je ponuđač uz ponudu dostavio štampanu verziju tenderske dokumentacije) shodno tački XIX Uputstva ponuđačima iz tenderske dokumentacije kojom je između ostalog propisano "Pri pripremi ponude ponuđači mogu koristiti elektronsku verziju tenderske dokumentacije i u tom slučaju će originalne obrasce iz tenderske dokumentacije (štampana verzija), koji su ovjereni pečatom Naručioca ovjeriti pečatom ponuđača i dostaviti uz ponudu". Navedena tvrdnja može se potkrijepiti sljedećim činjenicama i to: obrazac Izjave ponuđača o prihvatanju uslova iz poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije koji je sadržan u ponudi nije identičan obrascu koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije, jer sadrži riječi "4.1. PRILOG I-Izjava ponuđača o prihvatanju uslova iz Poziva za javno nadmetanje/Poziva za nadmetanje i tenderske dokumentacije" i sadrži riječi koje ne sadrži obrazac koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije u pisanom i elektronskom obliku. Takođe font slova je različit u obrascu Izjave ponuđača o prihvatanju uslova iz poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije koji je sastavni dio ponude u odnosu na obrazac iz tenderske dokumentacije.

U ponudi navedenog ponuđača nije dostavljena sva tražena dokumentacija kojom bi se dokazalo da je ponuđač autorizovani distributer (MAF od proizvođača) za ponuđenu opremu na teritoriji Crne Gore ili da je ovlašćen od strane autorizovanog distributera na teritoriji Crne Gore (MAF od distributera) za ponuđenu opremu. Ponuđač nije u okviru svoje ponude dostavio prethodno navedeni dokaz za opremu brenda „Apple,, koju je ponudio za stavke 3, 4 i 5 u okviru Knjige II – tenderske dokumentacije.

Prilikom pregleda ponude ponuđača konstatovano je da u dostavljenoj ponudi pojedine stranice ponude nijesu označene potpisom ovlašćenog lica kako je to

traženo u okviru tačke XV Poziva i tačke XIX Uputstva ponuđačima u okviru Tenderske dokumentacije. Naznačeno je da je potrebno da svaka stranica ponude bude numerisana i označena potpisom ovlašćenog lica ponuđača, što znači da nije bitno da li je stranica popunjena ili nije.

Komisija je konstatovala da ponuđač u svojoj ponudi za stavku 2 Notebok računar nije ponudio opremu koja sadrži HDMI port tražen knjigom II tenderske dokumentacije u okviru tačke 2 Nootobook računar, već je ponudio adapter HP Display Port to HDMI, i na taj način nije dostavio traženu opremu za stavku II traženu knjigom II tenderske dokumentacije.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je donijela rješenja o odbijanju ponuda jer:

- je ponuda ponuđača "Informatika Montenegro" DOO neispravna, jer nije sačinjena u skladu sa pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom. Odlučujući razlozi za odbijanje ponude su: ponuđač je dostavio ponudu koja sadrži obrasce Izjave ponuđača o prihvatanju uslova iz poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije, Nacrta ugovora i Izjave o nezavisnosti koji nijesu identični obrascima koji se nalaze u okviru tenderske dokumentacije koji su mu dostavljeni u štampanoj i elektronskoj verziji, a koje je bio dužan da koristi jer je u okviru tačke XIX Uputstva ponuđačima tenderske dokumentacije između ostalog propisano da ponuda može biti odbijena ako sadrži izmjene, dopune ili brisanja tenderske dokumentacije koja nijesu u skladu sa uputstvima naručioca. Uputstvima naručioca nije propisano da ponuđač može vršiti te izmjene. Prilikom pregleda ponude nesporno je utvrđeno da je vršena izmjena pomenutih obrazaca koji čini sastavni dio ponude. Naročito je od značaja činjenica da u ponudi ponuđača u okviru Izjave o nezavisnosti nijesu sadržana imena ovlašćenog lica naručioca, članova komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda i službenika za javne nabavke kako je to sadržano u obrascu Izjave o nezavisnosti koji je dio tenderske dokumentacije.

Dalji razlog za odbijanje ponude je činjenica da su dokumenti kojima je ponuđač dokazivao da je autorizovani distributer (MAF od proizvođača) za ponuđenu opremu na teritoriji Crne Gore ili da je ovlašćen od strane autorizovanog distributera na teritoriji Crne Gore (MAF od distributera) za ponuđenu opremu su dati na engleskom jeziku a pozivom i tenderskom dokumentacijom je propisano da je jezik ponude crnogorski kao i drugi jezici koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori u skladu sa Ustavom i Zakonom.

Na kraju poslednji razlog za odbijanje ponude je i činjenica da pojedine stranice ponude nijesu označene potpisom ovlašćenog lica ponuđača kako je to propisano u okviru tačke XV Poziva i tačke XIX Uputstva ponuđačima u okviru Tenderske dokumentacije.

Članom 100 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, propisano je da je neispravna ponuda koja nije sačinjena u skladu sa uslovima utvrđenim pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.

- ponuda ponuđača "JUGODATA" DOO je neispravna, jer nije sačinjena u skladu sa pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, i nije dostavljena dokumentacija utvrđena pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom. Odlučujući razlozi za odbijanje ponude su: ponuđač je dostavio

ponudu koja sadrži obrasce Izjave ponuđača o prihvatanju uslova iz poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije, Nacrta ugovora i Izjave o nezavisnosti koji nijesu identični obrascima koji se nalaze u okviru tenderske dokumentacije koji su mu dostavljeni u štampanoj i elektronskoj verziji, a koje je bio dužan da koristi jer je u okviru tačke XIX Uputstva ponuđačima tenderske dokumentacije između ostalog propisano da ponuda može biti odbijena ako sadrži izmjene, dopune ili brisanja tenderske dokumentacije koja nijesu u skladu sa uputstvima naručioca. Uputstvima naručioca nije propisano da ponuđač može vršiti te izmjene. Prilikom pregleda ponude nesporno je utvrđeno da je vršena izmjena pomenutih obrazaca koji čine sastavni dio ponude.

Razlog za odbijanje ponude je i činjenica da ponuđač nije dostavio dokaz da je autorizovani distributer brenda „Apple,, (MAF od proizvođača) za ponuđenu opremu koju je ponudio za stavke 3, 4 i 5 u okviru Knjige II – tenderske dokumentacije, na teritoriji Crne Gore ili da je ovlašćen od strane autorizovanog distributera na teritoriji Crne Gore (MAF od distributera) .

Članom 100 stav 1 tač. 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama, propisano je da je neispravna ponuda koja nije sačinjena u skladu sa uslovima utvrđenim pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, i uz koju nije dostavljena dokumentacija utvrđena pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.

- ponuda ponuđača “SAGA CG” DOO je neispravna, jer nije sačinjena u skladu sa pozivom i tenderskom dokumentacijom, i nije dostavljena dokumentacija utvrđena pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom. Odlučujući razlozi za odbijanje ponude su: ponuđač je dostavio ponudu koja sadrži obrazac Izjave ponuđača o prihvatanju uslova iz poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije koji nije identičan obrascu koji se nalazi u okviru tenderske dokumentacije koja mu je dostavljena u štampanoj i elektronskoj verziji, a koje je bio dužan da koristi jer je u okviru tačke XIX Uputstva ponuđačima tenderske dokumentacije između ostalog propisano da ponuda može biti odbijena ako sadrži izmjene, dopune ili brisanja tenderske dokumentacije koja nijesu u skladu sa uputstvima naručioca. Uputstvima naručioca nije propisano da ponuđač može vršiti te izmjene. Prilikom pregleda ponude nesporno je utvrđeno da je vršena izmjena pomenutog obrasca koji čini sastavni dio ponude.

Razlog za odbijanje ponude je i činjenica da ponuđač nije dostavio dokaz da je autorizovani distributer brenda „Apple,, (MAF od proizvođača) za ponuđenu opremu koju je ponudio za stavke 3, 4 i 5 u okviru Knjige II – tenderske dokumentacije, na teritoriji Crne Gore ili da je ovlašćen od strane autorizovanog distributera na teritoriji Crne Gore (MAF od distributera) .

Razlog za odbijanje ponude je i činjenica da ponuđena oprema za tačku 2 Notebok računar ne posjeduje tehničke karakteristike tražene u okviru Knjige II tenderske dokumentacije.

Na kraju poslednji razlog za odbijanje ponude je i činjenica da pojedine stranice ponude nijesu označene potpisom ovlašćenog lica ponuđača kako je to propisano u okviru tačke XV Poziva i tačke XIX Uputstva ponuđačima u okviru Tenderske dokumentacije.

Članom 100 stav 1 tač. 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama, propisano je da je neispravna ponuda koja nije sačinjena u skladu sa uslovima utvrđenim pozivom



za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, i uz koju nije dostavljena dokumentacija utvrđena pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.

**X DATUM DONOŠENJA ODLUKE O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA  
JAVNE NABAVKE**

31.1.2013. godine

**XI PRAVNA POUKA:** Ukoliko smatraju da su im Odlukom o obustavljanju postupka javne nabavke, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana dostavljanja Odluke o obustavljanju postupka javne nabavke.

**XII DRUGE INFORMACIJE**

M.P.                      Odgovorno lice naručioca - starješina

---